

**Titenani  
Dieter F. Uchtdorf  
na twere**

Fotufọ a Ọtọ so Mmienu wọ  
Atitenafọ a Wọdi Kan no mu



# Bere Pa a Wodua Dua

**T**ete Romanfọ man mu no, na Janus ye ahyeasee nyame. Na wọtaa de anim mmienu —na ehye ne nso, baako kyere kane, baako nso kyere daa-kye. Kasa hodo no bi de bosome Ọpepọn ato no efiri se afe ahyeasee ye bere a ye de dwendwen na ye de ye nhyehyee.

Mfee mpempem akyi no, amammer e ahodo a ewo wiase afa amanee a wode bọ tirimpọ ma afe foforo no. Mmom, tirimpọ-bọ ye mmre—, yerehwe ama aba mu no ye biribi foforo koraa.

Papa bi a na watwere Afe Foforo mu tirimpọ tenten no ani gye mpontuo a na aba n’abrabo mu. Odwenee se, “Ebesi sese dee, madi m’aduane nhyehyee so, me mmaa me bo mfuui, madi me sikasem nhyehyee so, na mennwiinwii mmfaa me fipamfọ kraman ho. Nanso enne ye Ọpepọn 2 na adoma no bode nnkyee, na bere aso se mefi me mpa mu. Anwanwadee kese a ebetumi ama me nhyehyee no ako totee.”

## Hyasee Bio

Biribi ma anidaso kese bi wọ ahyeasee foforo mu. Mesusu se bere bi, wọ yen abrabo mu no, anka yebere se yebehye ase bio a nkekaa biara nni yen ho.

M’ani gye ho se menya *computer* a biribiara nni ne *hard drive* no so. Eye adwuma korogyeen mmer bi mu. Nanso bere a nna ne nnawotwe retwam na wode dwumadie ahodo regu so no (ebi wọ ho a wohyeda,

ebi nso wo nnhyeda), enkye na *computer* no ahye ase regyinagyina, na nneema a woye no ntem no aye nyaa. Eto dabi mpo a ennye adwuma koraa. Mpo se woreye ama aso no, ebetumi aye ohaw esiane se nneema a eho nni mfaso ahye hard drive no so ma. Eto da bi a na dee wobetumi aye ara ne se wobepopa *computer* no so na woahye ase foforo. Eto da bi a na dee wobetumi aye ara ne se wobepopa *computer* no so na wahye ase foforo.

Saa ara nso na nneema a eho nni mfaso te se ehun, annyeeanni hunu, ne tibua a etumi ha nnipa. Nfomsọ a yeaye (dee yehye da ne dee yeanyheda) betumi aha yen akosi se dee yenim se ese se ye ye mpo yarentumi nnye.

Bone afa mu no, yewo nsakyeraree kwan nwanwaso bi a yefre no nnuhu a ema ye popa yen abrabo mu *hard drive* no so yi nneema a ennhia a ehye yen akoma so. Enam Yesu Kristo do ne ne mpata nwanwaso no nti, asempa no kyere yen okwan a yebete yen kra no ho afiri bone nkekaawa ho na yeasane aye foforo, korogyeen, na yeadi bem te se abofra.

Nanso eto dabi a nneema foforo bi twe yen ko yen akyi, ma dee emmfa mpontuo mma gye yen adwene ne yen anammontuo a ema no ye den se yebehye ase.

## Yerema Dee Esom Bo Pa ara Afiri Yen Mu Aba

Botae-hye ye dwumadie a efata. Yenim se yen Soro Agya wọ botae efiri se w’akyerere yen se N’adwuma ne

n'animuonyam ne "se Obema nipa biara anya honam a ennwuo da ne nkwa a enni awiee" (Mose 1:39).

Yen ankasa yen botae betumi ama dee esom bo pa ara afiri yen mu aba. Nanso, adee baako a esee yen mmendenbo se yebehye na yeadi yen tirimpɔ so ne mmotoho. Eto dabi a yetwentwen yen nan ase, se yeretwen mmere pa no de ahye afe foforo no ase, ɔpe bere ase, bere a wobefre yen se Ohwefoɔ anaa Mmaa Kuo Titenani, bere a mmofra no ko sukuu, anaa bere a yeatwe yen ho afiri adwuma mu.

Wonnhia ofre biara ansa na woahye asee anante wo botae kronkron no mu. Wonnhia se woma wo ho kwan ansa na woaye onipa ban a Onyankopɔn bo wo no. Ennse se wotwen ma wofre wo ansana woasom wo asore no mu.

Yebetumi asee yen nkwa nna pii de atwen se wobepaw yen (hwe D&C 121:34–36). Nanso eye nsusue bone. Wɔpa wo dada.

Bere bi aba m'abrabo mu a mede m'anadwo no nyinaa boobo nsemsem, ateete, anaa mankasa m'awerehosom ho. Nanso emmfa ho ne dasuom sum no, saa nsusue yi hye me nkuran aberɛ biara: owia bepue anɔpa.

Dabiara, adekyee foforo ba ma asaase yi ne yen a yete so. Anɔpa biara de ahyeese foforo ba ma yen akwannya se yenhyease bio.

### Se yedi nkoguo nso e?

Eto dabi a ehu na etwe yen sane. Yebetumi asuro se yerenni nkonim, anaa yebedi nkonim, anaa yen anim begu ase, anaa nkonimdie besesa yen, anaa ebesesa nnipa a yedo won.

Eno nti yetwen. Anaa yegya mu.

Se eba tirimpɔ bo mu a, ade foforo a yehia se yekae ne wei: yebetumi adi nkoguo, annye hwee koraa no, wo bere tiawa mu. Nanso se yen aba mu bebue dee, yebetumi anya denhye, efiri se saa nteasee no yi mmudie haw firi yen so seesiaa yi. Egye to mu wo mfitiasee no se yebetumi ato sin. Se yenim wei dada dee a ebeyi anwanwasem ne nkoguo mu abamubuo afiri ho.

Se yede wei tu anammɔn fa yen botae ho a, nkoguo

ntumi nto yen suntidua. Kae, mpo se yeantumi annuru awiee a, yen akwantuo no awiee seesiaa a, yanya mpuntuo a ede yen beduru ho.

Eno na ehia na esom bo pii.

Ebetumi aba se yerennuru awiee, nanso akwantuo no mu anammontuo no bema yeakye sedee na yete dada no.

### Mmere Papa pa ara a wode Behye Asee no ne Seesiaa.

Ebe dada bi ka se, "Bere papa pa ara a yede dua no ye mfee 20 a atwam no. Bere papa a eto so mmienu ne seesiaa."

Biribi nwanwasoɔ ne anidasoɔ wo asemfua *seesiaa ho*. Tumi bi wo nsusue pa mu se, se yesi yen adwene pi seesiaa a, yebetumi atu mpɔn preko pe.

*Seesiaa* ne mmere papa a yebɛ hye asee aye nnipa a yepɛ se yeye, ennye mfee 20 firi enne na mmom afebɔɔ.

---

### NKRANSEM YI MU NKYEREKYERE.

Titenani Uchtdorf kyere se eba se yeantumi annuru yen botae ho mpo a, "yebetumi anya nkuranhye. . . . Ebetumi aba se yenntumi nnuru awiee, nanso se yetoa akwantuo no so a ebema yeatu mpɔn akye sedee na yetee no." Bisa abusuafoɔ ma wonɛ wo nkye suahunu a emaa wɔsuaa nneema pii firii kwan a wɔfaa so yee biribi, a esene mfasoɔ a efiri mu baae no, tese wɔrepɔn won ho afiri sukuu mu anaa wɔregye abasobɔ.

## MMABUNU

### Ye Wo ankasa Wo Ho Efiri Nne

**O**titenani Utchdorf kyere se "yen ankasa yen botae betumi ada yen adom akyedee adi." Susu se wobehyehye botae mmienu anaa mmiensa bi wo w'abrabo mu, te se honam mu akwahosan, sunsum mu akwahosan, ne ayɔnkofa. Mpontuo ben na wobepɛ se wobɛnya wo saa afanaa yi mu afe yi mu? Bere a wordwene botae ahodoɔ ho no, hwe se wobetumi aduru ho na ebema woatu mpɔn. Kyere wo botae no mu yie wo wo journal mu, sedee afe akye no wobetumi ahu mpontuo



# Yesu Kristo Dwumadie Kronkron: Nhwesoo

Gyedia, Abusua, Ɔgyee

*Fa mpaebɔ sua saa nsem yi hwehwe se wobehu dee wobekye. Ɔkwan ben so na nteasee a wowa wo Agyenkwa no abrabɔ ne n'adwuma mu bema wo gyedia atu mpɔn wo Ne mu na ahyira won a wohwe won so wo wo nsrahwɛ nkyerekyere dwumadie mu? Se worepe mu nsem bio a, kɔ [reliefsociety.lds.org/reliefsociety.lds.org](http://reliefsociety.lds.org/reliefsociety.lds.org).*

*Wei ye Nsrahwɛ Nkyerekyere Nkrasem nnidisoɔ no mu fa bi a ekyerɛ Agyenkwa no dwumadie no fa bi.*

**S**edee yete asee se Kristo ye yen Nhwesoo wo biribiara mu no, yebetumi ama yen pe a yede di n'akyi no ako soro. Tweresem no ma yen nkuranhye pii ma yedi Kristo anammɔn akyi. Kristo ka kyerɛ Nifaefoo no se, "Na nwuma a moa-hunu me se mereye no, eno na mo nso monye" 3 Nifae 27:21. Yesu ka kyerɛ Thomas se, "Me ne okwan, nokware, ne hann no: onipa biara mma Agya no ho, gyese onam me so" ( Yohane 14:6).

Enne yen mpaninfoo kae yen se yemfa Agyenkwa no se yen nhwesoo. Linda K. Burton, Relief Society amansan titenani no kaa se, "se yen mu biara wo mpata no nkyerekyere no wo yen akoma mu a, yɛbe fi asee aye nnipa a Awurade pe se yeye."<sup>1</sup>

Titenani Thomas S. Monson kaa se, "Yen Wura ne yen Agyenkwa,

Yesu Kristo, ye yen Nhwesoo ne yen ahooden."<sup>2</sup>

Momma yensi nkete se yɛbe ben Yesu Kristo, adi Ne mmarsansem so, na yeaye adwuma den asane ako yen Soro Agya nkyen.

### **Wo Tweresem no mu**

2 Nifae 31:16 Alma 17:11  
3 Nifae 27:27 Moronae 7:48

### **Wo y'abakɔsem mu**

"Otwaa anammɔnkwan no na odii kan," Eliza R. Snow, Relief Society amansan titenani a ɔto so mmienu twerɛ faa Yesu Kristo adwuma a obeyee wo nnipa mu ho.<sup>3</sup> Okyerkyere ankorenkore baako baako— Okyerɛ se yennya aduokron ne nkonon no ho nkogyɛ baako no a wayera no (Hwe Luka 15:3–7). Ɔsaa yaree na okyerɛ ankoreankore adee, mpo onyaa mmere maa obiara a na oka nnipakuo 2,500 no ho (hwe 3 Nifae 11:13–15; 17:25).

Titenani Dieter F. Uchtdorf, Fotufoo a ɔto so Mmienu wo Atitenafoo a wodi Kan no mu, kaa se: "Mo, anuanom mmaa, ye adbee som ma afoforo a monhwɛwe biribiara mfiri mu. Wei mu na ma de sua Agyenkwa no anammɔn. . . . N'adwene nyinaa ne se Obɛboa afoforo."<sup>4</sup>

#### **ATWERE**

1. Linda K. Burton, Yeatwere Gyedi a yewo wo Yesu Kristo Mpata no mu wo Yen Akoma so?" *Ensign* or *Liahona*, Obubuo 2012, 114.
2. Thomas S. Monson, "Yerehyia Abrabo Mpoatwa," *Ensign*, Obubuo 1993, 71.
3. "How Great the Wisdom and the Love," *Asɔre Nnwom* a eto so195.
4. Dieter F. Uchtdorf, "Anigye, Wo Agyapadee," *Ensign* ana *Liahona*, Obubuo 2008, 120.

### **Deen na metumi aye?**

1. Aden nti, na kwan ben so na Yesu Kristo ye me nhwesoo?
2. Ɔkwan ben so na nkyerekyere a meye ma anuanom mmaa a mesra no beboa me ma madi Agyenkwa no akyi?